

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
**JU CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO**  
Ulica Asima Ferhatovića br. 2, 71000 Sarajevo

---

**BROJ PROTOKOLA: 01-11-679/23**

**TENDERSKA DOKUMENTACIJA – I DIO**

**POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI  
ZA NABAVKU GASА**

Sarajevo, maj 2023. godine

---

Tel/Fax: 033/ 226-977 211-790  
e-mail: [cersig@bih.net.ba](mailto:cersig@bih.net.ba) <http://www.cersig.edu.ba>  
ID broj: 4200136300001 Poreski br. 01076898

## **SADRŽAJ**

OPŠTI PODACI .....	3
1. Podaci o ugovornom organu .....	3
2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt .....	3
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa.....	3
4. Redni broj nabavke.....	3
5. Podaci o postupku javne nabavke.....	3
PODACI O PREDMETU NABAVKE .....	3
6. Opis predmeta nabavke .....	3
7. Podjela na lotove.....	3
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU .....	3
8. Uslovi za kvalifikaciju.....	3
9. Ostali uslovi za kvalifikaciju .....	5
PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE .....	5
10. Sadržaj zahtjeva za učešće i način pripreme zahtjeva za učešće .....	5
11. Način dostavljanja zahtjeva za učešće .....	5
12. Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće .....	6
OSTALI PODACI .....	6
13. Rok za donošenje odluke o rezultatu pretkvalifikacije.....	6
DODATNE INFORMACIJE .....	6
14. Trošak zahtjeva za učešće .....	6
15. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije .....	7
17. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata.....	7
18. Izmjena, dopuna i povlačenje zahtjeva za učešće .....	7
19. Pouka o pravnom lijeku.....	8
PRILOZI .....	8

## OPŠTI PODACI

### 1. Podaci o ugovornom organu

- 1.1. Naziv i adresa ugovornog organa: JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
- 1.2. IDB/JIB: 4200136300001
- 1.3. Detaljna adresa za korespondenciju: Asima Ferhatovića 2
- 1.4. Telefon/i: 033/211-790
- 1.5. Faks: ne koristi se
- 1.6. E-mail: cersig@bih.net.ba
- 1.7. Web stranica: [www.cersig.edu.ba](http://www.cersig.edu.ba)

### 2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Dženana Hergić

Telefon: 033/211-790

### 3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Nema privrednih subjekata sa kojima ugovorni organ ne može zaključivati ugovore na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22).

### 4. Redni broj nabavke

Referentni broj iz Plana nabavki: 36 (usluge)

### 5. Podaci o postupku javne nabavke

- 5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
- 5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): **30.000,00 KM**
- 5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi): Usluge
- 5.4. Okvirni sporazum (ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i sa koliko privrednih subjekata je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma): Ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma.

## PODACI O PREDMETU NABAVKE

### 6. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka usluge distribucije gasa za 2023. godinu.

Oznaka i naziv iz JRJN: 65200000-5 (distribucija gasa)

### 7. Podjela na lotove

Ne

## USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

### 8. Uslovi za kvalifikaciju

*Kandidat je dužan da dostavi zahtjev za učešće koji treba da ispunjava slijedeće uslove:*

- a) da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja kvalifikovanosti kandidata, kandidat je **dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks I (u prilogu ove tenderske dokumentacije), kao i obične kopije slijedećih dokumenata:**

- a) uvjerenje Suda BiH i uvjerenje suda prema sjedištu kandidata da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

*Ponuđač koji bude izabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke, odnosno kojem bude dodijeljen ugovor je dužan dostaviti original ili ovjerene kopije slijedećih dokaza:*

- a) uvjerenje Suda BiH i uvjerenje suda prema sjedištu kandidata da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da kandidati imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktnе i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da kandidat u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je kandidat zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza, a u predviđenoj dinamici ne izvršava svoje obaveze, taj kandidat neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

*Dokaze (obične kopije) koje je dužan dostaviti kandidat, a koji se nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji, moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu.*

*Dokaze (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač će biti dužan dostaviti na adresu ugovornog organa iz tačke 1. tenderske dokumentacije, bez obzira na način dostavljanja, u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.*

*Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude.*

Ugovorni organ može diskvalifikovati kandidata iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je kandidat bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

#### 9. Ostali uslovi za kvalifikaciju

Kandidat je dužan da ispunjava uslov iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, te je tu svrhu u zahtjevu za učešće je **dužan dostaviti Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Anekst II (u prilogu ove tenderske dokumentacije)**.

#### PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE

##### 11. Sadržaj zahtjeva za učešće i način pripreme zahtjeva za učešće

Zahtjev za učešće sa pripadajućom dokumentacijom se priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ciriličnom pismu. Pri pripremi zahtjeva za učešće kandidat se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Kandidat ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Zahtjev za učešće mora sadržavati izjave i dokumente iz tačke 8. do 10. ove tenderske dokumentacije.

##### 12. Način dostavljanja zahtjeva za učešće

Zahtjev za učešće, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljen u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tački 1. tenderske dokumentacije, do datuma i vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko zahtjev za učešće bude zaprimljen nakon tog vremena smatraće se neblagovremenim i kao takav, biti će vraćen kandidatu neotvoren.

Zahtjev za učešće se predaje na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo  
Asima Ferhatovića 2  
7100 Sarajevo

**ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI  
ZA NABAVKU USLUGE DISTRIBUCIJE GASA**  
Broj nabavke: 01-11-679/23

## **„NE OTVARAJ“**

Na zadnjoj strani koverte kandidat je dužan da navede slijedeće:  
„Naziv i adresa kandidata/grupe kandidata“

Zahtjev za učešće se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je zahtjev za učešće izrađen u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice zahtjeva za učešće se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je zahtjev za učešće izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Zahtjev za učešće neće biti odbačen ukoliko su listovi zahtjeva za učešće numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Zahtjev za učešće se dostavlja u originalu.

### **13. Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće**

Zahtjev za učešće se dostavlja na način definisan u tački 11. ove tenderske dokumentacije i to:

JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo

Asima Ferhatovića 2

71000 Sarajevo

Rok za prijem zahtjeva za učešće: 19.05.2023. godine

Vrijeme do kada se primaju zahtjevi za učešće: 13:00 sati

Zahtjev za učešće zaprimljen nakon isteka roka za prijem zahtjeva za učešće se vraća kandidatu neotvoren. Kandidati koji zahtjeve za učešće dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko zahtjevi za učešće ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

### **OSTALI PODACI**

#### **14. Rok za donošenje odluke o rezultatu pretkvalifikacije**

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o rezultatu pretkvalifikacije nakon okončanja faze pretkvalifikacije.

### **DODATNE INFORMACIJE**

#### **15. Trošak zahtjeva za učešće**

Trošak pripreme zahtjeva za učešće u potpunosti snosi kandidat.

#### 16. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije

Ugovorni organ može najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, izmjeniti tendersku dokumentaciju.

U slučaju da je izmjena/dopuna tenderske dokumentacije takve prirode da će za pripremu zahtjeva za učešće biti potrebno dodatno vrijeme, ugovorni organ dužan je produžiti rok za prijem zahtjeva za učešće, primjeren nastalim izmjenama. Rok za produženje ne može biti kraći od sedam dana.

Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan, bez navođenja identiteta privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje, u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

#### 17. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

S obzirom da se ovim pozivom za učešće zahtijevaju samo dokazi o ispunjavanju kvalifikacionih uslova (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona o javnim nabavkama), u zahtjevu za učešće niti jedan podatak se ne može smatrati povjerljivim.

U skladu sa članom 11. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača

#### 18. Izmjena, dopuna i povlačenje zahtjeva za učešće

Do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće, kandidat može svoj zahtjev za učešće izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 11. tenderske dokumentacije, i to:

JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo

Asima Ferhatovića 2

71000 Sarajevo

**ZAHTJEV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI  
ZA NABAVKU USLUGE DISTRIBUCIJE GASA**

Broj nabavke: 01-11-679/23

**IZMJENA/DOPUNA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE**

**„NE OTVARAJ“**

Na zadnjoj strani koverte kandidat je dužan da navede slijedeće:

„Naziv i adresa kandidata /grupe kandidata“

Kandidat može do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće odustati od svog zahtjeva za učešće, na način da dostavi pisani izjavu da odustaje od zahtjeva za učešće, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće.

Zahtjev za učešće se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem zahtjeva za učešće.

**19. Pouka o pravnom lijeku**

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja/prijema tenderske dokumentacije.



**PRILOZI**

- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks I
- Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks II

Aneks I

*Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22)*

Ja, nižepotpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva \_\_\_\_\_, ili obrta \_\_\_\_\_ ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke usluge distribucije gasa, a kojeg provodi ugovorni organ JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ na portalu javnih nabavki, a u skladu sa članom 45. stavovi (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

**IZJAVLJUJEM**

Ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam:

- a) Nije pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) Nije pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odlukeo potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) Ispunio je obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;
- d) Ispunio je obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama, na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ, shodno članu 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorene službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave, zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.

Izjavu dao: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa: \_\_\_\_\_  
M.P.

**PISMENA IZJAVA IZ  
ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, nižepotpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke komunalne usluge distribucije gasa, a kojeg provodi ugovorni organ JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ na portalu javnih nabavki, a u skladu sa članom 52. stav (10) Zakona o javnim nabavkama, pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Ijavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:  
\_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa:

\_\_\_\_\_ M.P.